


## PHEPO E NEPAHETSENG

Boholoka ba ho ja lijo tse nepahetseng, 'me tsa mefuta e fapaneng ke bofe?

- + Li thusa 'mele le kelello tsa rona li lule li phetse hantle.
- + Li fa 'mele ea rona matla a li thusang hore e phetho mesebetsi ea eona hantle le hoba mafolo-folo.
- + Li thusa 'mele ea rona ho loantsa le ho fenya maloetse le mafu.
- + Li thusa bana ho hola ka botlalo.
- + Li etsa bokhachane le pelei tse sireletsehileng.

## Phepo e nepahetseng e kenyelletsa lijo tse tsoang mefuteng e fapaneng

Lijo tse fetang tekano kapa tse fokolang ha li molemo 'meleng. Lijo tse nepahetseng li na le litekanyo tsa boleng bo nepahetseng 'me li na le metsoako e latelang:



### Lijo thollo:

Lijo-thollo (papa ea poone, ea mabele, bohobe, litapole kapa raes) li tsoanetse hoba karolo e kholo poleiting. Lijo-thollo li fana ka matla 'me li thusa 'mele ho hola le ho folisa maqheka kapele.

### Meroho le litholoana:

Meroho le litholoana li tsoanetse ho latela lijo-thollo ka bongata (li ka etsa karolo ea borao ea poleiti). Li tsoanetse ho jeoja haholo ka mefuta e fapaneng. Li ka sebelisoa ele lijo tse bobele. Meroho le litholoana li thusa 'mele ho loantsa matu.

### Nama le linaoa, lierekisi kapa lensisi:

Tsena li tsoanetse hoba tse 'nyane haholo poleiting. Li thusa 'mele ho hola le ho akofisa pholo ea.

## POLOKO EA LIJO

### Ke hobaneng ha re tsoanetse ho boloka lijo?

Polo ko ea lijo e boholoka hobane ka nako eo lijo li leng ngata li ka bolokoa ele hore li tle li tsebe ho jeoa le ka nako eo li leng li sa fumanehe. Mohlah, litholoana le meroho e mengata li fumaneha blabula le hoetla empa marina li eo ho hang. Hape, ha khomo e labubue, nama e sa jeoing eka bolokoa eaba e jeoa hamorao. Poloko ea lijo e thusa hore re je lijo tse fapaneng ka nako tsohie.

### Mekhoa ea ho boloka lijo:



## Thibelo ea phepo e fosahetseng



Re tlameha ho ja mefuta e fapaneng ea lijo letsatsi le leng le le leng, ka tekano tse tsoanelang ele hore 'mele ea rona e fumane matla le matsoai a hlokahalang ho re thusa hore re be mafolo-folo, re hole hantle re be re sireletsehe mafung a mefuta-futa.



## PHEPO E NEPAHETSENG



### Boholoka ba ho noa metsi a hloekileng:

Metsi a hloekileng la thusa 'mele ho phetha mesebetsi e mengata e tsoaang le ho sila lijo e hore kamorao li amohelehe maling. Metsi a sa hloekang a ka tilisa mafu a kang let'sollo eleng lona le bakang mafu , phepo e fosahetseng li hlokahala ha masea le bana ba banyane ba bangata. Motho o tsoanetse ho noa ikhalase tse robeli tsu metsi a hloekileng ka letsatsi.

maqheka. Letsatsi ka leng re tsoanetse ho ja e 'ngoe ea tsoa latelang:

- + Nam ea khomo, ea khoho, ea poli, ea nku, mahe, likahare jj.
- + Lebese le tse etsoang ka lona (cheese, yoghurt jj)
- + Tilapi (e phethoang kapa e makotikoting)
- + Lensisi, linaoa, lierekisi

### Mafura le oli e phehang:

Mafura le oli li tsoanetse ho ba nyane haholo poleiting. Li tsele merohong kapa lijeng tse ling ha 'nyane joaloka khoba tse kholo tse tharo kapa tse 'ne kanya letsatsi motho ka mong. Li fa 'mele matla 'me li thusa meroh mosebetsing ea eona oa ho sireletsi mafu.

Bana ba ka ba kotsing ea phepo e fosahetseng ha:

- + Ba sa je lijo tse nepahetseng, tse lekaneng le tsa mefuta e fapaneng.
- + Ba kula ka tsoeror ke let'sollo kapa mafu a tsoaetsaang a kang manyoha, HIV le AIDS.

Bana ba banenyane ha kotsing ea phepo e fosahetseng haholo ho hola ha ba le likhoeli tse tsoletseng ho isa filomeng tse peli, eleng nauk eo ka eona lebese la 'me le sa lekanang bakeng sa kholo le khahelo ea 'mele.

Nako ena ke e boholoka ho hlahloba ho ea leseha, Masea a tsoanetse ho sa sekaleng setsing sa bophelo khafetsa ho hlahloba ho hola bona.

Phepo e nepahetseng lemekhoa ea ho tsoara lijo ka makhethe li boholoi ke e meang ea mehato e metle eo ho thibela mafu a phepo e fosahetseng. Hape, ngaka e ka alefa hore ngoana a fuce lijo-tlatsetso kapa lipilisi tsu tsepe le vitamin A ho ntlatfasa phepo, 'me ke boholoka hore li noo.


## Botenya bo fetang tekano

'Mele o moteny o bakoa ke ho ja lijo-thollo, mafura le tsoekere e ngata ho tiola tekano. Hona ho ka tilisa mafu a sa foleng a kang tsoekere, lefu la pelo le phallo e phahameng ea mali. Botenya bo tloseng tekano bo senya boleng ba bophelo, 'me bo fokotsa matla le ho tisetsa matung.

### Phepo ea magheku

Ha re ntse re tsotafa, re lahlhelioha ke takato ea lijo 'me hoba thate hore re hlahfune. Empha magheku a hloko phepo e nepahetseng haholo ba phele hantle ma be shahille. Lijo tse kang lebese, cheese, litholoana, meroho le metsi li hlokahala haholo 'meleng ea magheku.

Lijo tsu magheku li tsoanetse ho pheho le ho etsoa ka hloko ele hore qaati e li sile hantle le hore 'mele ea bona li amohele hantle.



## LITLHOKO TSE KHETHEHILENG:


Phepo ea motho e ea fetoha ho tloha boseeng ho fihlela botsafaling. Phepo e tsoanetse hoba hlokohosi haholo ke ea bakhachane, batsoetse, bana ba banyenyan, maqheku le bakuli.



## Phepo ea motsoetse le lesea la hae


Bo-'m'e ba tsoanetse hore ba tsotelle phepo ea bona, haholo ha ele bakhachane, batsoetse kapa ba fepa bana ba banyenyan haholo. Phepo e nepahetseng ka nako tsena e thusa:

- + 'M'e oa ngoana hore a phele hantle le hoba mafolo-folo.
- + Ka pelei e se nang mathata.
- + Ngoana ho hola hantle a le mafolo-folo.
- + Motsoetse o tseba ho anyesa ngoana oa hae hantle.



### 1 Bakhachane

- + Ja lijo tse bobele tse bolokileng boleng ba phepo e nepahetseng lipakeng tsa linako tsu lijo.
- + Noa lipilisi tsu tsepe le 'folic acid' tse u li fuoeng setsing sa bophelo.
- + Etela setsing sa bophelo khafetsa ho latela likeleto tsa baoki kapa lingaka.



## Phepo e nepahetseng e boholoka haholo ho 'm'a le ngoana.



### 4 Masea a kaholimo ho khoeli tse tsoletseng

- + Ho khotaletsoa hore kanyeso ea masea e tsoea pele ho fihlela ha ngoana a na le illemo tsu peli.
- + Ho tloha masea a le kheli li tsoletseng, a tsoanetse ho fuoa lijo-tlatsetso tse bonolo ba ntse ba tsoela pele ho anya.



### 3 Phepo ea lesea ho tloha le hlahla ho fihlela ha le le khoeli tse tsoletseng

- + Masea a ka tlaase ho khoeli tse tsoletseng a tsoanetse ho fuoa lebese ha the motsoetse feela.
- + Masea a tsoanetse ho iso sekaleng setsing sa bophelo khoeli le khoeli ho bona hore ba hola hantle.



## Phepo ea masea a batsoetse ba nang le tsoaetso ea HIV

- + Batsoetse ba nang le tsoaetso ea HIV, 'me ba noa lipilisi, ba tsoanetse ho li noa bophelo bohle ba bona 'me ba tsoea pele ho anyesa masea a bona. Ba tsoanetse ho kopa likeleto ho baoki le lingaka.

- + Masea a katiaase ho khoeli tse tsoletseng a fuoa lebese la 'bo' ma bona feela, ba se fuoa metsi kapa lebese la phopo kapa sejo sefe kapa sefe.
- + Ha ba ntse ba noa lipilisi, batsoetse ba nang le tsoaetso ea HIV ba tsoanetse ho fa

bana lijo tse bonolo ha ba na le kheli tse tsoletseng. Ba tsoanetse ho anyesa ho fihlela masea a na le likhoeli tse leshome le metso e 'meli.

+ Ha leseza le na le likhoeli tse leshome le metso e 'meli, kanyeso e ka emisoa hang feela ha mokhoa ho fepa lesea ka phepo e nepahetseng o le teng. Tsena li tsoanetse ho etsua ho ipapisitsoe le boleletsi ba basebeletsi ba tso bophelo bo bottle ba ba, bo'maphero kapa lingaka.

## POLOKO EA LIJO

### Ke hobaneng ha re tsoanetse ho boloka lijo?

Polo ko ea lijo e boholoka hobane ka nako eo lijo li leng ngata li ka bolokoa ele hore li tle li tsebe ho jeoa le ka nako eo li leng li sa fumanehe. Mohlah, litholoana le meroho e mengata li fumaneha blabula le hoetla empa marina li eo ho hang. Hape, ha khomo e labubue, nama e sa jeoing eka bolokoa eaba e jeoa hamorao. Poloko ea lijo e thusa hore re je lijo tse fapaneng ka nako tsohie.

### Mekhoa ea ho boloka lijo:



Lingoliloeng tsena li likolitsioe ka kopanelo 'me tsu anaoletsa tisa Sehlopha Sa Tsebetsa Tema ea Liraga le Phepo e Nepahetseng (HGNWG) Lesotho 'me li ka tsoa ntle ho tefiso ka re kisekose, empha ho tsabetsi ka tsoa Komisi ea Linaha Tsa Europa, 'Muso oa Manyesemanie le oa Maamerika. Lingoliloeng tsena li likolitsioe ka kopanelo 'me tsu anaoletsa tisa Sehlopha Sa Tsebetsa Tema ea Liraga le Phepo e Nepahetseng (HGNWG) Lesotho 'me li ka tsoa ntle ho tefiso ka re kisekose, empha ho tsabetsi ka tsoa Komisi ea Linaha Tsa Europa, 'Muso oa Manyesemanie le oa Maamerika. Lingoliloeng tsena li likolitsioe ka kopanelo 'me tsu anaoletsa tisa Sehlopha Sa Tsebetsa Tema ea Liraga le Phepo e Nepahetseng (HGNWG) Lesotho 'me li ka tsoa ntle ho tefiso ka re kisekose, empha ho tsabetsi ka tsoa Komisi ea Linaha Tsa Europa, 'Muso oa Manyesemanie le oa Maamerika.

